



Re palame bese ya sekolo.
Re ya go etela dipolase gaufi le sekolo.



Re simolotse ka go tsena kwa polaseng
ya merogo.

“Bona molemi o palame terekere!”

Ga bua Lebo.

“Bona dikhabetšhe tse ditala le ditamati
tse dikhibidu!” Ga bua Tumi.


“Bona mmidi o moleele le lethaka
la sukiri! Ga bua Sisi.




Molemi o re letlile go ja letlhaka
la sukiri.

“Mmmmmmm le botshe jang ne!”
Ga bua Katlego.

“Bona sonobolomo! Re e dirisa go
dira oli” Ga bua Thapelo.



Morago re ne ra ya polaseng ya
dikgomo.
Bona Molemirui! O rekisetsa raselaga
dikgomo.



Ra fetela kwa polaseng ya tsa mašwi.

"Bona Molemirui o gama dikgomo!
O tlile go romela mašwi tering. O re
bontshitse gore tšhisi le botoro di
dirwa jang." Ga bua Lebo.



Kwa bofelong re ile kwa polaseng ya
dikgogo.

“Bonang! Tse ke dithole. Ke rekisa mae
a tsona kwa suphamaketeng” ga bua
Molemirui.




Fa re boela gae re ne ra ema go reka dijo. Re simolotse ka go ja dimonamone go tswa mo letlhakeng la sukiri. Morago ra ja tšhokolete ya mašwi a a tswang mo dikgomong . Kwa bofelong re jele mmopo o o monate go tswa polaseng ya merogo.



Jaanong re gorogile kwa sekolong.
Dimpa tsa rona di tletse tsí! Re lapile
tota.





Letsatsi le ke la kgaisano ya rona ya
kgwele ya dinao.
Ke solo fela fa re tlaa fonya.




Bona Rori! bona Morwesi!
Bona lebelo le ba sianang ka lona!
Bona gore Rori o raga jang!



Ijoo! Peter wa batho!
Kgwele e mo iteile mo nkong!
Bona! O tswa madi! Thusang!
Ke mang yo o tlao thusang Peter?



"Bonolo le Lebogang ke bao!
Ke ba Thusopotlako ya sekolo.
Ba tshotse lebokose le legolo la
Thusopotlako.
Ba rwala ditlelafo tsa bona." Ga bua Neo.




"Dula fatshe Peter! Tsaya letsela o kabe nko ya gago," ga rialo Lebogang.

"Inamisa tlhogo ya gago," ga rialo Bonolo.



"Ope a se kgome madi a yo mongwe.
O tshwanetse go rwala ditlelafo fa o
thusa mongwe yo o dutlang madi." a
bua Bonolo




"Go siame jaanong! motshameko o
simolola gape.
Laduuma! E nole!
Sekolopotlana sa Lesedi se fentse!
Ahaa!" ga goa babogedi.

q

Letsatsi la metshameko la diphologolo



Gompieno ke letsatsi la metshameko
la diphologolo.



"Ke kgona go tlola.
Ke kgona go tlolela kwa godimo thata!
A wena o ka kgona?" ga botsa Thutlwā.



"Ke kgona go raga.
Ke kgona go raga thatathata!
A wena o ka kgona?" ga botsa Tshukudu.




"Ke kgona go latlhela.
Ke kgona go latlhela kwa godimo thata!
A wena o ka kgona?" ga botsa Tlou.




"Ke kgona go kapa.
Ke kgona go kapa sentle thata!
A wena o ka kgona?" ga botsa Kgabo.



"Ke kgona go thuma.
Ke kgona go thuma ka bonakonako!
A wena o ka kgona?" ga botsa Kubu.



"Ke kgona go taboga.
Ke kgona go taboga ka bonakonako!
A wena o ka kgona?" ga botsa Lengau.



"Re kgona go fanya!
Re bafenyi!
Rotlhe re bafenyi!" Ga bua diphologolo
tsotlhe.

10

0 dira salate ya maungo jang

Ditsompelo



Namune e le 1

Phoophoo e le 1

Phaenapole e le 1

Diapole di le 2

Dipanana di le 2



Didirisawa



thipa



boroto



sejana

segamolamatute



Mokgwa

1



Obola diapole mme o di kgabetlele
ka dimikana.

2



Obola mme o segelele dipanana
ka dimikana.



3



Obola phoophoo mme o e kgabetlele ka dimikana.



4



Obola phaenapole mme o e kgabetlele
ka dimikana.

5



Tswakanya maungo mo sejaneng.

6



Gamola namune.

31

7



Tshela matute a namune mo salateng.

||

Re thala ditshwantsho tsa rona



O thala eng?
Ke thala setshwantsho sa sekepe sa
bogologolo.



Peter o thala eng?

Peter o thala setimela se se mo isang
Motsekapa.



Bonolo o thala eng?

O thala setshwantsho sa baesekele
e a e boneng ka letsatsi la gagwe la
botsalo.



Mothusi o thala eng?
O thala setshwantsho sa kariki ya
ditonki e e mo tlisang kwa sekolong.



Kealeboga o thala eng?

O thala helikhopotara e e fofang
godimo ga sekolo sa gagwe.



Mokgadi o thala sefofane se segolo se
se tlaa mo isang moseja wa mawatle.



Ke thala koloi ya mabelo e e lebelo
tota! Enjene ya yona e ntse e re.
Vruum! Vruum! Vruum!



Ke thala sesutlhalefaufau go nkisa
lefaufaung. Ke tlaa bona dinaledi,
ngwedi le dipolanete.



Gompieno ke letsatsi la Dipuo la
botsalo.

Rraposo o mo tliseditse mpho.

"Ke ipotsa gore ke eng?

Ke a leboga Rraposo." ga bua Dipuo.



Mokgadi o thubetswe.
Maphodisa a tlide go mo thusa.
Ke solo fela fa ba tlaa tshwara legodu.



Jabu o nnile le kotsi.


Ba thusopotlako ba mo isitse kokelong.

Ngaka le mooki ba thusitse Jabu.


Jabu o tlaa fola gautshwane.



Ntlo ya bo Lebo e a šwa.
Bativamolelo ba tlie ka setivamolelo
se segolo se sehividu.
Molelo o tlaa tima gautshwane.



Ntšwa ya ga Joseph e a lwala.
O e isitse kwa ngakeng ya diphologolo.
Ke solo fela gore ntšwa e tlaa fola ka
bonako.



Tebogo o opelwa ke leino.
O ya kwa ngakeng ya meno.
Ke solo fela gore Tebogo o tlaa kgona
go nyenya gape.



Mapula ke molemi.
O lema merogo gore re je.



Mme Twala ke morutabana wa rona.
O re ruta go buisa le go kwala.
O re ruta go taka le go thala.
Re rata morutabana wa rona.